

me ke Chweroe ke go toba Sepodisi
gotha koo gae gotha go Dumedisa
kgosi modisi le gotha go kop a mbenooa
mafata me legale gake
a mpa kedise bojaloo gasechwana
kedhutha ka Tumedis
onkarabe Kabofego

kgosi keina weno
setako maucro

Afrikaander Lease Ltd.

Op. P.O. Box 121,

Ficksdorp.

24/1/24

Master Thogonolo Mfeleni
Mafeking.

Greetings

Dear Brother,

I am acknowledging your friendly favour of last month. I have been deeply buried in great duties & can hardly get chance for response to any correspondences. I therefore earnestly ask you to pardon me (your servant) for the silence & delayance I have thus reproduced.

I am sorry to understand of your mishap but if I were you I would get on trying for the very final success. Surely you must not give up schooling for at present South Africa accommodates no seats or vacancies for ignorant men.

It is of course still painful to write to you of my financial affairs, but had you gone higher than ^{the} standard you are in pursuit to-day, I'd perhaps find the Channel through which I could lift you up to the Institution, but it is really extremely painful to send a boy to school when he is still in Lot IV & go & pay £17 or more for him, when the man is in my poor lamentable state, try hard brother & waste no time in studying, I am sure to lift you up.

I have sent in your application to Butterworths I do not know if you will be accepted but please coecoe keep it private. Tell my Dear to give you my white summer suit that's your Xmas present. The one that I asked Mrs. Julia M. Leinama to wash. 1 pr. trousers, a jacket & its waist. Coat. Please don't touch the wootlen suit. You may use all my boots & shoes that I left. but don't touch anything other than these.

Remember me to all my children I will send them their presents sometime provided they take care of my plants
With Creelings Mfeleni

8/80 per-
#10.000

Tell Sis Kerote I
received her letter but
it is still under my
consideration. I'll reply it.

Madie 4/24
at Spring
1 Coal, bag 6/6
para bar
3 Rollo
2 Juice 3 Rollo
3 Bnita (3) 2 12/56
para
Grease in
3 1/2 per 1/6
2 per 4/6
total
12/6
= 18

Mr. Morgan
Per
Mr. E. J. ...
Marketing

24
8.110
4.110
13.13

£ 13.113

48 per 6

STATEMENT

Telegrams: "SPRINGALL."

P.O. Box 32. Phone 10.

MAFEKING,

AUG 23 1924 1924.

Mr Matone Lenard;
Box 11, Mafeking

DR. TO

SPRINGALL & CO.

General & Furnishing Ironmongers.

Terms monthly.

Interest charged on accounts overdue.

1924.

To account rendered

Sept 1/13 } *Balance on*
rope etc.

f 1-0-0

Molepolole
P. Protectorate
20th August 1900

Isala eame e e rategau

J. Verhoek & Bolus,

Ke rata go itse le go tthaloga nyedira
Ke wena Kapha Ke tshwanetse go dira
Ka ten,

E rile bogologolo ka nwaqa wa bo 1844
Ka simolola go dira le mosadi wa
ga mthiko, ka tumellano eame le
mthiko, ke mosadi vame MaCholohelo
a bo a itse tiro e. le Bakwena
ba itse tiro e, (gobo ke mokgwa wa
rona) re diya yalo gale, mo fha
mosadi vame a itshela fhelda
Ka ba ka tla ka tsaea mosadi
wa bobedi ke ntee ke na le
mogatsa mthiko ka ba ka tla
ka lesa wa bobedi ka sala nae
le mogatsa mthiko, mo ka katle
le lenwa ke bona batho batla mo
bare kgosi o tshwanetse go ema, le
MaCholohelo go rona ba gag
batle ba ye boswa ya gag gobo
fha o sa dire yalo go tlabo go



go se molomo ka re ke mochwana se
ntshitser bogadi me ba re bogadi ga
se sepe mo matkgooven ka ma re batho
ba matkgoa, me ba re ka ba itse
fha ke ntse ke rata mo gatsa mbitko
le mosadi vame a itse ka dumela
me yana mosadi vame o simolotse go
ipherettha a re ke lese go thola ke rata
mosadi eo, gobo re eme mogo me tina
kare o dirwa se ipato gobo go bolee
ka Tshipi di le tharo me go tulwe fha
mone a itse kgoriletsa nwe a bolee
me ba rila ga gona epe mororo ba
itse botlhe fha ke rata mosadi eo
ke sone se ke se botse gore a go
molomo fha motho a reka pitse me
e phunyeqile leitlo a e bona a ke thwanelo
go e bvisa ka gore e phunyeqile leitlo
kampe ke thwanelo go reka bakieo o le choba me
motho a mona go tloga a musa.
Mosadi vame o dumetse go ema nae
a itse fha ke rata mosadi eo, me le
gone ga aka a nthala a re fha o ema
le nna o lese mosadi eo, ka gobo nka
ke fhetotse puo eo ea gagae
Dumela tsala eame o mphetole ke
bonako va fago

DE KOCK & DE KOCK,

Attorneys, Notaries,
and Conveyancers.

RCE/GH.

P.O. BOX 8.

TELEPHONE 8.

TEL. ADD.: "DE KOCK."

MAFEKING,

SOUTH AFRICA.

30th May 1922.

Andrew Tawana,
c/o Silas Molema,
Mafeking.

Dear Sir,

Lease Yourself to Visagie.

We duly submitted the above lease to the Government Secretary for approval but he returned it with two objections. In the first place he states that leases of Barelong farms are limited to 10 morgen each. In the second place he states that the lease will have to terminate on your death as your rights are only transferable during your life-time. The effect of this is that it will be impossible to obtain the approval of the lease in question. There will be no objection to Mr. Visagie remaining on the farm but should he commit any breach of the agreement you will have no remedy. In the same way he would not be able to oppose any action by you for ejection.


We have writtent to Mr. Visagie pointing out the position and shall be glad to know if you wish us to take any further steps in the matter.

Yours faithfully,

DE KOCK & DE KOCK.

per De Kock

District Surgeon
Mafeking



Beaver Makgella Rantsoane
is suffering from a growth or
tumor on his leg

Could you kindly examine
him and advise me whether
his condition is such as
to permanently incapacitate
him from performing
ordinary manual labor

Archibald R.

SUPERINTENDENT OF NATIVES.

Incapable of earning
a living

W. J. Foster
D. J. Foster

22526

Madibispruit

Kuba Tint mafekiny

Raeo rategany

Kgosi S. Molema kgobololela fa Morena Ramagotane
 a she tse o she coe kelikobo mo phateng basena go co ga
 bale 100 go na Baki bantloa mongosi oabara
 Loyane fela gaba itse sese ba cubetsen goshele likobo
 taeline lele mokatteler meare o mo to mele linoboli
 peli wa liya £-10 shillingy kgone gotte
 Kenna maruwa latane

INVOICE.

P.O. BOX 107,

TEL. ADDRESS: "KEMPOO,"

TELEPHONE NO. 4.

MAFEKING, 25 JAN. 1927 192

BECHUANALAND, C.P.

M. Mrs. Malgetha

Box 11

Bought of **S. KEMP & CO., LTD.,**

359

General Merchants & Direct Importers:

TERMS

Goods

6 2



Mr. Moses Makgetha
Box 11
Napier

10/2/25

R. Langlaagte

J. M. Ramabedi Photo dumele

ke go ikise fha ne sa
 thela sentle kwano phela
 sentse ne utwa kamoo
 antse o bua kateny
 1 me nra ga kenamodi
 gonne ke thwaneke me
 go e a Gal march march
 me phela kego ikise gose
 o thwaneke o a ka kwano
 gonne o ita swela mo
 naganq fha o sa ite kwano
 xanna dumele mo mo go
 le go bepeka g o ita ite
 ses o se bepeking esere upaku
 o dira upana phela ke kwano
 fha sa mo gela madi a o
 me dumele phuti dumele dia
 had onrang nabo ko keuna
 waqogo mogoloo

Matthew K. Leso

Madi Temo alalala kwa
 Ki Post Office a go
 Ki Selous (Molomo)

MINCHIN & KELLY,
ATTORNEYS, NOTARIES PUBLIC
AND CONVEYANCERS.

SPENCER AUGUSTUS MINCHIN, LL.B.
REGINALD KELLY.

TELEGRAPHIC ADDRESS: "MINCHIN"

P.O. Box 26.

Mafeking,
British Bechuanaland.

24. II. 20

Mr. William Modibedi,
Koodoobosch,
Setlagoli.

Dear Sir,

re Estate Frans Modibedi.

Referring to our letter of
the 1st inst. to which we have received no reply we wish to
see you as one of the relatives of the deceased about the
debts due by his estate. If you do not come in the Executor
will have to act without reference to you and sell the farm.

Kindly come in as soon as possible.

Yours faithfully,

Minchin & Kelly

In the MAGISTRATE'S COURT for the DISTRICT of Mafeking.

HELD at Mafeking

BETWEEN

Piet Ihlabayane Plaintiff

and

S.A. Muchin Defendant

See Order VII
Rule 4 (a).

To Spencer Augustus Muchin, in his capacity
as Executor of the Estate of the late
Hans Modibeli of Mafeking

You are hereby Summone*d* that you do within three days
after the service of this Summons upon you, *enter* or cause to be entered with me
an *appearance* to answer the claim of Piet Ihlabayane

See Order VII
Rule 4 (b) (c) (d).

of Setlagoli.

the Plaintiff herein for £ 26 - 5 - 11 and costs, particulars whereof are
endorsed hereon.

And take notice that in default of your doing so you will be held to have
admitted the said claim, and the Plaintiff may proceed therein and judgment may
be given against you in your absence; but that, on payment of the said claim and
costs to me within the said time, judgment will not be given against you herein;
and that if, at least 24 hours before the expiration of the said time, you so pay or
lodge with me a consent to judgment, you will save judgment charges.

And further take notice that:—

- (1) If you allege any objection, exception, special defence or counter-claim, you must, within two days after appearance, deliver to me and to the said Plaintiff or his Attorney a statement in writing of the nature and grounds thereof; and
- (2) If you allege a defence on the merits, you must, within seven days after appearance, so deliver a statement in writing showing the nature and grounds of such defence.

Dated at Mafeking this 21st day of December 1920.

.....
Clerk of the Court.

[SEE BACK.]

The Plaintiff's Claim is for payment of a claim in terms of arbitration award.

- PARTICULARS:**— 1. During the year 1919, Plaintiff and the late Frans Modibeli had a dispute over certain Kaffir corn.
2. By mutual consent the matter was referred to the decision of Chief Gaosegwe of Settagoli as arbitrator.
3. On or about the 20th day of March 1919, by decision of the said Arbitrator the said Frans Modibeli was ordered to pay the Plaintiff the sum of £ 26-5-11.
4. The said Frans Modibeli died on 29th September 1919, and Defendant was appointed Executor on the 30th October 1920.
5. The said sum of £ 26-5-11 has not been paid with Costs, if the action is undefended, as follows:—

in his capacity as executor *wherefore Plaintiff prays for judgement against defen.*

	Summons.	Judgment.
Attorney's Charges	£ 1 : - : -	£ : 10 : -
Court Fees	: 2 :	: 2 :
Messenger's Fees	: 2 : 6	: :
Totals	£ 1 : 4 : 6	£ : 12 : .
Total	£ 1 : 16 : 6	

Give full address for acceptance of service (within 8 miles of court) also postal address.

Address Market Square
Mafeking
Postal Address P.O. Box 53.

Hill & Hill.
Plaintiff or Plaintiff's Attorney.

CONSENT TO JUDGMENT.

I admit that I am liable to the Plaintiff as claimed in *this Summons (or, in the amount of £ _____ and costs to date) and I consent to judgment accordingly.

Dated this 21st day of December 1920

Defendant.

*NOTE.—If the consent is not given on the original Summons served it must be witnessed by two witnesses whose addresses must be given.

FORM OF APPEARANCE TO DEFEND.

To the Clerk of the Court.

Enter an appearance for the Defendant, who intends to defend this action personally.

Dated this _____ day of _____ 19 _____

See Note above. Address _____

Postal Address _____

Defendant or Defendant's Attorney

MINCHIN & KELLY,
ATTORNEYS, NOTARIES PUBLIC
AND CONVEYANCERS.

SPENCER AUGUSTUS MINCHIN, LL.B.
REGINALD KELLY.

TELEGRAPHIC ADDRESS: "MINCHIN"

P.O. BOX 26

Mafeking,
British Bechuanaland.

3. 8. 21.

Headman Kgosidintsi,
Setlagoli,
via Maribogo.

Dear Sir,

We have received a letter from
Sergt. Chambers in which he states that the cart has been
repaired and is in as good condition as when he received it
from you but he says nothing about payment or about the
harness.

As the case will be contested please send £10 to cover
the expenses and we will issue summons.

Yours faithfully,

Minchin & Kelly

Po. Maritzani
20th March 1922

Mr. S. Baroming
Dibona

I am sending my constables
to dip all the sheep and goats
belonging to you and all your
men & will be present for the
second dipping on Thursday 30th March
yours

J. O. A. Bump
Sheep Inspector
Mapping No. 1 Area

SOUTH AFRICAN RAILWAYS AND HARBOURS.

MEMORANDUM.

From



To

*Native Hans,
c/o Chief Silest Molema
Box 11, Mafeking*

Reference

T. 3240

In reply to your

Subject

Unclaimed Pay

Your letter of 14th instant.

I am enclosing your time-card. Call at Station Master's Office, Mafeking and represent this card when payment will be effected.

*Geo. Ribey
Stn. Master*

Magogon Aporele

M i kalake manetele
omogela mahoko a
me manolenale to
sato

Keboye lokualo me o
bolele ngosi

lale mekyolosi molale
bole ngolosi sekoko

mane so o latta
no gon na atti

thidi shor agamov name
ana teno sadi

di ditu abho meabo ea
ka kadi eaphalane gon ka

acoa lelepe no na
gon na isile abo e a ba a

kyetba dipedi are o di
me cekemo tho moree

in then ea lerope
are oa gamo thore

me mo thoe oa ga
ke mo itse are o agi

le Koa Kainjee Me Moci
Mane .. es a Kenoana
ke suri megate itse
Sekasi buari u w ana
suri Kyoosi lekoko, klu
ttile battho ro hela
Morena wame

Me Kyoosi opolele kaha
di hetser Kogone

demelan thata
Lena Kathanele
Chubisi

Me Lenda J Katta
Maretele obolele
Kyoosi Lekoko ore meana
o chon na suri o chon
mona megate oachona
obolele Kyoosi
Lekoka yalo

Dup

Mr Peble

Inasmuch

I have sent you a notice to dep
you and all your men

Chief & goats on Thursday
9th March 1922 eight

And to get 18 drums of oil
from Chief Silas on terms

of Tabrey

Chief subject

2nd March 1922

Proposed Constitution of the

Healdtown Oldboys Association

I. Objects

1. To assist the Institution in maintaining its good name by recommending only reliable boys to enter for training.
2. To promote good fellowship among old students.
3. To stimulate old students to make further progress and improvement.
4. To keep all old students in touch with each other and when necessary to render them such assistance as is possible.

II Membership

1. Ordinary Members shall be all old students, of good character, who have been approved by a majority of the Branch members present at a Branch meeting.
2. Honorary members shall be present or past members of the Staff who are not entitled to be ordinary members.

III Officers

1. There shall be a President, who shall be the Governor of the Institution for the time being. He shall also be the President of every Branch.
2. Vice Presidents, one shall be elected from each Branch.
3. Secretary who shall be appointed by the President.
4. Branch Secretaries, elected by the Branches.
5. Committee. This shall consist of the Institution staff, Vice-Presidents, and Secretaries of Branches.

IV Branches

1. Each Branch shall elect a Vice President who shall also be a Vice President of the Association.
2. Each Branch shall appoint its own officers and make its own rules which must be sanctioned by the President.
3. Branch meetings shall be held as convenient to the members.

V Reunion

1. That a reunion of old students be held every five years on the last Saturday of June.
2. That an annual subscription of 2/6 be paid by every member.
3. That the association pays the expenses of the reunion out of subscription funds or otherwise, as committee may decide.

VI Alteration of Rules

1. That after having been confirmed by the Branches, these rules shall not be altered until the following reunion. Three months notice of such proposed alteration to be sent to the President, in writing so that he may give due notice to all the Branches.

Dear Mr Rev Nolema Moshela

I shall esteem it a favour if you will call a meeting of old Healdtown Students at... Mafeking. and let me know what alterations (if any) they suggest before 1st December 1906. In replying please state the number of old students your meeting represents.

Yours sincerely

William Riley

Hon. Secy.

19.23.11

Miss Matih Lechuti

Ke itumetse gobona leagago
Le gouttoa botshilo yoa gago
Nna mono tshela ka pelo e e bottho
Ko fela ke saare gore ke kamtha
Ea gago ke uttoa ore molato oagago
Ke eno me kare ga ona molato deare
E kare ngotse ga fidtheloa ele nna
Ke molata tlogela gouttoa sa pelo
Bottho onphapelele modimo goitthela
Ke kgathana me kare ditshalo gadi di
Bone ke bone hoalo dilepe fela yatta
Ke ntse ke dipetola nna ke ntse ke rapela
Fela gore a ketta boke ngotthana
Le seipone seketloeng ka nna gauzi
Le shone seipone ke sethe go polong basaelho
Ka shone thomelo lebelela obo o amogela
Ka thala ea modimo deare £2 Pound

O bo onkoalele ka bonato mother ke ditoe

Ke ditshang ka oena

Ke khutla ka ditumedishe

Mr Stephen Motaila

Room 44

G.O. S.A.R Durban Point



J R B
FEB 4
04 03 M Z
1923

Miss Matilla LeChute

Mafeking

P O Box 14

RECEIPT FOR A REGISTERED ARTICLE
KWITANTIE VOOR EEN GEREGISTREERD STUK

No. 174

Posted at.....*Surabaya*.....No.*43a*.....
Gepost te

Date of Delivery.

Address: *Miss M. Silda*
Adres: *Lechudi*
Box 14



Delivered by

Received by
Ontvangen door ..

[Signature]

Entering Officer.

(2)

Mahoko a bobedi ke a boshoa.
Ke mahoko a ke bonang ha a ntirela
eseng ka tshiamo. Erile rre a shoa
abo a kgaoqantse boshoa.
O na a ntsheditse Makgetla moraka
gane. Erile a bobola a batla
dikgomo tseo. Re hitlhetse Makgetla
a direkisitse cotlhe. Erile eaka
ea lochoao, eabo e dirile dikgomo
dile 39. Ke golotse 29 gore rre a
ikoke ka cone. Ke dirile hapele
gabotlhe le mme. Erile ha rre a tla
go shoa a bitsa mme Mabadirile le
Mametse, are, Dikgomo tse ene ele tsa
ga Montshabatho mogo le maradi a
mo mashutlhe, le senoe se ene ele
saga Montshabatho ke saga Mamakgetla,
me seno mabogang aga Seboto.
Isame tsa mpoela cotlhe. nnahe a
noa moraka. Basetsana ba noa tsa
bone.

I am,

your obedient son
Lazarus Motshagare

Heald town Pa. Oct 26

For Beaufort

3rd Sept 1930

My darling Dad,

Sorry to say I am too lazy to write really daily. Well in health I am sound like a fish in a water, wishing to hear the very same from you, you must greatly excuse me for writing you with a lead pencil it is because we have not enough time in school and even at home so I had tried to write to you now, because I know that I will ~~keep~~ keep on saying I will write to you and yet I will not do that. so Dad I have no news really, I will expect them from you.

Let me stop here.

with 10 kisses of love

yours truly (wife)

Mailda Bertha Luge

good-bye Taa Taa

LOBATSI FARMERS' ASSOCIATION Heldarvale



nyaniso Heldarvale
P.O. LOBATSI,

BECHUANALAND PROTECTORATE,

to Mr L Wormald

191

my Dear nkosi gam ndisapisi
ratsi into embi kam andi
fumanani inkomo zam uti um
ufuna katete wera nkosi
toro nkosi gam ndincele
umtumele ileta andi nika
inkomo zam mbalele umagalizo
nkosi gam toro o ke toro nkosi
andi naxesha ngenzi
diza ngo kwa m kawe
andinalo ixesha abavumi
abelungu kabetele nkosi
umbalele umagalizo uti nika
unyaniso inkomo zake ndifelle
apo ndim nyaniso makaka
heldarvale siding via
lobatsi to Mr L Wormald

ndim nyaniso makaka

Millsite

Booe!

Randfontein

28-9-24

Dear Mr. Minawe: ndinza vuya
ukuba usapila nam ndinza fila
noko andi fili kakuhle oko ndati
nda filea lafa bendinza vuya
undise kwinto endinza kanyi tita
ke undipe intlalo yenu apo
ukuba nihleli nanyi pina intlalo
noba use lafo e Fontoyani?
ke minawe use uncede ukuba
uko lafo braya unde nze iyakile
nam undi limele u pina u
sisi Milija noba use lafo
e Johannesburg? ke indaba andi
kabo nazo ndizi cela kuwe.
ma ndime apo upo mbuliso
omke u u ndim bwako Otembetele
u Thomas Jemlana

Millsite

Booe!

Randfontein

Transvaal

To

Alfred Nyemla
Headman S. Mema
P. O. Mafeking
S.





UNION OF SOUTH AFRICA.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

Office of the Govt. Vety. Officer.....

MAFEKING, 22/2/1927.....192...

Mr. Tontonyane-Headman.....
Tontonyane Dipping Area,
P.O. Mafeking Stad

SIR,

I have the honour to inform you that the Minister of Agriculture has, in terms of the powers vested in him under section 16 (e) of the Stock Disease Act, No. 14 of 1911, as amended by section 1 of Act No. 18 of 1925, ordered by Government Notice No. 268 dated 18/2/27 that a compulsory dipping be carried out of all small stock in the District of Mafeking (Molopo Native Reserve-) such compulsory dipping to be given under the supervision of Inspectors appointed for the purpose, and to take effect between the 1st March 1927 and the 30th April 1927.

You are hereby requested to lay in such quantity of dip complying with the requirements of Government Notice No. 1703 of 1919, or any amendment thereof, as will be required for the dipping of all your stock.

The dip will be prepared by the Inspector, on his arrival, in accordance with the directions given by the Department, and the dipping of the sheep must also be carried out under his supervision. All labour and utensils required to prepare the dip, and dip the sheep and goats, to be supplied by you.

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient Servant,



W. Mac Govt. Vety. Officer.....
Sheep Inspector.



UNIE VAN SUIDAFRIKA.

DEPARTEMENT VAN LANDBOU.

.....192...

Mnr.....

.....
.....

MENEER,

Ek het die eer u te berig dat die Minister van Landbou, in terme van die bevoeg-
hede hom verleen deur Artikel 16 (e) van die Veeties Wet, No. 14 van 1911, soosgewysig
deur Artikel 1 van Wet No. 18 van 1925, kennisgewing No.....beveel het dat
verpligte dippe van alle kleinvee in die Distrik.....
toegepas moet word. Sodanige verpligte dippe uitgevoer te word onder toesig van vir
daardie doel aangestelde Inspekteurs, en te geskied tussen.....
en.....

U word hiermee versoek om 'n sodanige hoeveelheid dipstof in te slaan, ooreen-
komstig die bepalings van Goewermentskennisgewing No. 1703 van 1919, of enige wysiging
daarvan, as nodig is vir die dippe van al u vee.

Die dipstof word deur die Inspekteur, by sy aankoms, ooreenkomstig die
voorskrifte van die Departement, gereed gemaak, en die dippe van die skape moet ook
onder sy toesig plaas hê. Alle arbeidskragte en gereedskappe nodig om die dipstof klaar
te maak en om die skape en bokke te dippe moet deur u gelewer word.

Ek het die eer te wees,

U dienswillige,

.....
Skaapinspekteur.



In reply please quote
In antwoord gelieve te refereren
naar

No

UNION OF SOUTH AFRICA.—UNIE VAN ZUID-AFRIKA.

OFFICE OF THE—KANTOOR VAN DE

Department of Native Affairs,
Cape Town,

19th May, 1917.

Dear Mr. Wessels,

I return the letter addressed by the Magistrate of Mafeking on the 25th ultimo to Headman William Letsapa of Kraaipan in regard to the question of shooting game on the ~~Game~~ *Reserve*.

The shooting permits as the Magistrate points out are issued under Government Notice No. 431 of 1909 - copy attached.- and you will see that it is in his discretion to restrict the issue of permits.

When the Government Notice was issued it was the intention of the Cape Government that Magistrates should as far as practicable consult the Natives before issuing permits and the Department has now circularized Magistrates in British Bechuanaland in the following terms:-

"Representations have been made to the Government that on certain Reserves excessive shooting has taken place in past years, and in drawing this allegation to your notice I am to ask that you will, as far as practicable consult the Chiefs and Headmen with a view to limiting, if necessary, the numbers of permits issued during any Game Season."

Yours faithfully,

R. S. Medford

D. H. W. Wessels, Esq., M.L.A.,

House of Assembly,

Cape Town.

Native Affairs Office,
Cape Town, 19th April, 1909.

WHEREAS by Notice No. 477 of 1904, dated the 9th May, 1904, it was notified for general information that no person not otherwise legally entitled so to do shall kill, catch, capture, pursue, hunt or shoot at any game on any of the Native Reserves in the Territory of Bechuanaland without previously obtaining the written permission of the Resident Magistrate within whose District such Reserve may fall, it is hereby further notified that such written permissions or permits are issued under the following conditions:-

1. All applications for permits to hunt or shoot game on the Bechuanaland Native Reserves must be made to the Resident Magistrate of the District in which the Reserve in which the applicant desires to hunt or shoot is situated, and the Resident Magistrate may, at his discretion, refuse to issue such permit.

2. No permit shall be issued to or used by any person who has not first obtained an ordinary Game Licence.

3. Every holder of a permit shall, before beginning to hunt or shoot, inform the Chief or Headman of the Reserve of his intention so to do.

4. No game shot under authority of a permit issued under these conditions shall be sold or offered for sale, either directly or indirectly.

5. No holder of a permit shall in any way injure or interfere with any kraal or cultivated land situated within the Reserve.

6. Any infringement of these conditions shall involve immediate cancellation of the permit without refund of the fee paid.

7. The following fees shall be payable for such permits as aforesaid in respect of the several Districts of Bechuanaland:-

Mafeking: £1 per season; 7s.6d. per week.

Vryburg: To shoot small game only, £1 per season; or 7s.6d. for the first week, and thereafter 5s. per week.

Taung: £1 per season for residents on the Reserves, and £2 per season for non-residents.

Kuruman: £1 per season; 10s. per month.

8. Government officers and members of the Cape Mounted Police holding a Game Licence are authorised to hunt or shoot game without holding a permit when travelling on duty, but not otherwise.

9. All fees received for the issue of permits as aforesaid shall be brought to account and disposed of in accordance with the Regulations promulgated by Notice No. 656 of the 12th June, 1908.

10. No shooting or hunting of game on the Molope Native Reserve shall be permitted within a radius of five miles of the town of Mafeking.

Record.	Initials.
X ²⁶	Wash
X ²⁷	Wash
X ²⁸	Wash
X ²⁹	Wash
X ³⁰	Wash
X ¹	Wash
X ²	Wash
X ³	Wash
X ⁴	Wash
X ⁵	Wash
X ⁶	Wash
X ⁷	Wash
X ⁸	Wash
X ⁹	Wash
X ¹⁰	Wash

OVERTIME (IF ANY) TO BE SHOWN OUTSIDE DOTTED LINES.

R. 1942-39/18-24,500-(S.G. 1166)

S.A.R.—Month ending 25th OCTOBER, 1918.

G. 80 J.

Dept. TRANSPORTATION.

Station *Calcutta*

Name *James*

Issued by *Wm. Prother*

No. *5679 44*

Rate of pay *26* per day.

I hereby certify that the time marked hereon has been actually worked.

Signature *Wm. Prother*

Pay-sheet No.

Rank *Sub Prother*

Record.	Initials.	Total Days Worked.
X ¹	Wash	1
X ²	Wash	2
X ³	Wash	3
X ⁴	Wash	4
X ⁵	Wash	5
X ⁶	Wash	6
X ⁷	Wash	7
X ⁸	Wash	8
X ⁹	Wash	9
X ¹⁰	Wash	10
X ¹¹	Wash	11
X ¹²	Wash	12
X ¹³	Wash	13
X ¹⁴	Wash	14
X ¹⁵	Wash	15
X ¹⁶	Wash	16
X ¹⁷	Wash	17
X ¹⁸	Wash	18
X ¹⁹	Wash	19
X ²⁰	Wash	20
X ²¹	Wash	21
X ²²	Wash	22
X ²³	Wash	23
X ²⁴	Wash	24
X ²⁵	Wash	25
		27

Collection Number: A979

Silas T MOLEMA and Solomon T PLAATJE Papers

PUBLISHER:

Publisher:- Historical Papers, University of the Witwatersrand

Location:- Johannesburg

©2012

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: Copyright for all materials on the Historical Papers website is owned by The University of the Witwatersrand, Johannesburg and is protected by South African copyright law. Material may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document is part of a collection owned by the University of the Witwatersrand, Johannesburg and deposited at Historical Papers at The University of the Witwatersrand.
